



ANADE 1909



102

AMADE 100

103

1909

AUS ESCOULIÉS DE GASTOU FÉBUS

---

AMICS ET COUNFRAYS,,

Detz ans-a, cade purmè die de yéné que p'embii ù salut amistous e, dé segu, nou boulèri pas, hoey, ha perde la coustume...

Despuch detz ans, qu'abem tribalhat amasse; qu'abem amasse pourtat lou drapeù de l'Escole per toute la Gascougne e, pertout, Landès, Bigourdàs, Armagnacais, Biarnès, tous que-san heyt la mey beroye arcoelhence.

La familhe felibrénque de Gastou Fébus de mey en mey que bad'grane, que s'estèn, que prouffieyte; cadu qu'ou hè gayou e pertout lou Mieydie que s'en y parle.

Quin s'ad abem gagnat?

En damouran unit, coum la geyre a la paret, sarrats e balens coum las abelhes dens l'abelhè!

E dounc, amics, hem toustem de medich!

Fideùs a la terre mayrane, courtès enta tous, mès chetz pou d'arrès ni d'arrey, lhebam lou cô e toustem dab Fébus aban!

A tous e a tous lous qui aymats, que souheti boune anade acoumpagnade de hères d'outes!

ADRIEN PLANTÉ.

---

MATIN D'ESTIOU...

---

Dens lou cèou embrousit lou jour bouhe la brume

Qui pauc è pauc husis

E debat lou sourey daurat tout se descrume,

La Terre s'enluisit!

Aou bielh clouquè crouchit de la gleyze bésine

L'angelus argentin

Hè truca la campane, e lou batan brounzine

Gayresc aou gran matin!

L'abelhe se deshide esbérïde e proupete,  
    Quitte lou cabanot,  
Balente per ana couelhé-se la flourete  
    Lou mèou... lou soun panot...  
Pendén qu'ou parpalhol escapat de la tute  
    Oun jè s'ère endroumid,  
Bole de touts constats, pressat. toudjours à hute,  
    Coume un echabousid !!!  
A la borde, sou cop, tout lou moundé se lèbe,  
    E lous jouens an 'soulet  
Deshat dens lou soun brès lou petit qui droumèbe,  
    Fresc coume un anjoulet !  
Encouère engarrancid, l'homé passe a l'estable :  
    Lous grans bouéus assoupids  
Se la touje qui hume une aoudoul agradable,  
    Demoron accroupids ;  
Mès lou baylet qui drom se deshide è s'habilhe...  
    Lous dresse un en per un...  
Entout shioula'n roundèu louslabe, lous estrilhe  
    E lous boute sou jun.  
Aou tèt lou gat s'arraje ; auriu lèbe la quye,  
    Autan urous qu'un rey...  
Dens la cour lou cagnot, per se gnaca la sùye  
    Birouleje aou sourey !

.....  
De parti pous estoulhs l'ore es pourtan bengude ;  
    Y calèbe arriba...  
Utis, bètes e gens, déhore tout remude  
    E touts ban estiba.  
.....

Quan lou sourey d'argen e d'aur què se desplace  
    Per ségui soun siyoun  
Aoura heyt la mitat dou camin dens l'espace  
    E que lou cariyoun  
Au clouquè sounera mièjour dens lou biladgé,  
    Lous payzans, de dalha  
Estarits e miè morts, lacheran touts l'oubradgé,  
    Partiran brespalha.

Trouberan à l'oustaou la soupete trempade  
Qu'ous rebiscouléra...  
De piquepout béuran tous une chabroulade  
E cadun çantéra !  
Lou maynadgé countén gahera la poupete  
De la sùye mama...  
E se pot pas parla. . dira dens ye risete  
Coume es beroy d'ayma !!!

Parla d'Eauze (Gers)

André GOUDIN :

---

## ETHS DUS LAYROUS

---

Pelét de Gahou e Yantine d'eth Bésc, bestits d'arretalhs et coussuts dap pédas, èren ère trie d'eths layrous. Toustém ère bouque séque e ligan à miéy sac (1) mey lèu que engragnats (2) que-s yuntan û brèspe de May en ûe oumpre arçestrém d'eth gabe. Desencouentads eths dus, que s'ayacan ta ha adayse dus trapalis. (3)

Qu'èren dére pèlhe de Couhét, e cadu se hasè balé eth sou sabé ha dap coundes de sourre e de bourre. Er û qu'habè bist eth bermi hica-s en ûe pièle de sau de Salies ; er aude qu'habè bist brumes caudes e nobis rédes : Tous dus saben mey que car pudende.

Touf en debisan que bin ûe pigue attrassa s à boulassesyates ta dessus d'û publiè, hica-s déndre û nid e coua eths oéus.

— « Puch qu'ès tan diable, se digou Yantine à Pelét, que t'y « yogui û piché de bi e ûe moulète dap lardous que nou bas pas « pana eths oéus are pigue e amiau-s t'aci sancés chéns que « s'escape.

— « Qu'ey dit ; eth qui pergue que paguéra, soulaméns tu chut « e mut, ni esgremi, ni estournita eh ?

— « Endenut. »

Ta esbita ères gahates et segoutits, Pelét nous-s goarde qu'ère bèste.

Plà que pigalhate de mantru esperréc qui badalhaben per aci e per aqiu, ère ue pctche au méns n'ère pas houradate.

(1) nou pas trop arregoula.

(2) Neurits dap hère de dequé e chéns payère.

(3) Debisa de Peyrot e Guilhot e dise mensounges.

Que paupe er arbe, l'amarre, e, à plaseréttes que garape, espian toustém eth nid, estreman, tout chaulines, eths broustéts, branguètes..... Que y ey. De debach ina, poc à poc, que hè esparti éres sègues, brocs, branes, houélhes ..... s'estangue ta haleta, tourne coumensa, e hè tan e quoan de qu'habou ù oéu, gnaude, ù tresau e autan s'én arrecatte eno potche.

Soulaméns nou-s mench-hidabe brigue que Yantine ère puyat à « bet cade pouquet » (1) coum ù gat esquirou, at darrè d'eth, e qu'ous y arraubibe, tan pu (2) que ù cop bach, moun Pelét counten e fier coum ù homi qui a ére clau éno potche (3, e eths péts ene arque (4) bou préne ethsoéus de pigue e... ù pléc are care qu'espie per terre, darrè eth, prém éres doublures, éres bire der arrembès, da eth tour der arbe, guigne ta haut, ta bach, da ù cop de oelh mench-hidèu à Yantine :

— « Oh nou per... aqeste qu'ey trop p... »

E Yantine dap ù arride truphec : « Haut, amustre eths oéus e que pagui ».

— E que t'en arrides nas de cà ?

— Pague ou que pagui.

— Si-m plats.

— B'as yougat ?

— Tè nat sèna coum d'at disé : Que m'as affrontat. Quin ? n'a't sèy. »

De cibot en cousséye (5) que n'arriban a-s tretta dé tout. Eth tignous clama er aude gréhou, puch qu'estén trucs e patacs, mes bi e mouléte?... A cops de houne.

EYGUN.

Parlà de Bruges (Biarn).

---

(1) En anan hère a plasé, e en esbitan es trebucs — Aspe.

(2) tansia.

(3) déchas pana eth graa p'eths de case après l'habé plâa clabat. — Aspe — et puch per comparé a toute credence mau plassade.

(4) Crofe oun eth mèste clabe ere recolte.

(5) d'ue rasou à gnaude. — Aspe.

(5) Cousséye : utis ta hica eth hièu d'eths hus e gusméts en mataches. — Aspe.



## LOUS LIBIS

1<sup>o</sup> **Armanac déu bou Biarnés e déu franc Gascou.** Enso de Lescher-Moutoué, carrère de la Prefecture, à Pau.

N'ey qu'ù so l'armanac nabèt ! Que s'en soun tirats dèts mile e què-s beneran s'a Diu plats sounque dap l'ayude dous caperàs biarnés. Que parlam tout die d'acciou felibrénque, que cridam coum pigues de so qui nou sabèm treytia coume besougn seré lou cam dou poble e puch quoaan ù emprimedou de boulé s'auhedrèch ù libiot — per arré puchqu'ey a ù so — nou-s boudyam pas mey qu'ùe hournigue escamade. Que bou la nouste acciou se nou caube enso dou paysà ? Que soun las odes e lous sounèts, lous pouémis oun arrés n'espie, las counferénces e las medalhes dous yocs flouraus ?... Plasés de dues doudsènes de bagans !

Cantadous, l'armanac qu'ey lou libe counsurtat dens lous mes praube larè, ta las hèyres e marcats, tau bèt téms e tau lè, toas coundes arridéns e ta las couyounades arridéntes. Lous qui las léyen que soun dèts mile, que soun bint mile.

Hèts parti de la boussète ù escut de cinc liures, nou-n souffrirats autan bissé, coum se-p darrigaben ù cachau de la bouque ! e M. Lescher-Moutoué que p'èmbiara cent-cinquoante armanacs frescs baduts, luséns e poullits.

2<sup>o</sup> **Armanac dera mountanho,** emprimerie de Abadie a Sen-Gaudéns.

L'armanac nabèt a dus sos ! Que s'en soun tirats cinc mile e nat que nou-n demourara. Que s'y bédén la carte dou cèu dop noums gascous de l'estelade la carte de Gascougne dap noums de loc en gascou, d'Ortès a Toulouse en passan per Euse e Auch. Quoauques cansous en mesique noutade quoauques pugnat de pouésies e de prousèys per lous tribalhados ourdinàris de l'Escola deras Pirenéios : B. Sarrièu, Filadelfe de Yèrde, J. de Cabadur, Daubian, Arrix, Soulé-Venture. Bardou, Enric de Pellissou.

3 **Notice des Seigneurs de Miramont.** Per J. Bourdette, 1 v. in 8<sup>e</sup>, Très liures enso de Faure en Aryelès de Labeda.

A la b ntée d'estudis deya publicats sus la noublèsse labedanèse, Mous de Bourdète qui a-quoate-bins ans e chéys enseignaré la balentie a bère troupe de yoéns, que hournèch aquèste tribalh sus Miramoun. Sé-n parlam qu'ey permou que Despourri, Despourri lou cansoè, que n'ère éstât segnou d'aquets turouns berdoulins. Loungtéms la leyènde qu'estuyé lou brés e lou houssa d'aquet abans-felibre en qui mantù proufessou franchiman bi dens lou tems per 1830 e 1840 coume lou *Tyrtée*, coume l'*Oumère* dous poèys d'Aspe d'Aussau e de Labeda. De las bantarioles aquères rebate que-n cau, mes n'ey mau-aysit are, gràcis à Bourdète de hè respounse segure au qui-s digoussè : « Quoaan e de qui ey badut ?... Quin s'ey maridat e abou maynats ?... quoaan s'ey mourt ?... quin ômi ère, ham ? »

Que badou en Accous de Pèy Despourri e Gabrièle Caubote a la fi de 1698. Segnat e pourtat a Miramoun las soues baties qu'estèn hesteyades dens la glèyse d'Adas lou 12 de Yenè 1699.

Arré mey nou s'en sab dinque au sou maridadye lou 21 de heurè 1718 dap Blâsie de Boune-case-Horsentux d'Arras. E' dise que s'ère debut marida dap ûe gouyate hilhe de Sastrade d'Arrens. Qu'ère û plasé d'entène lou beroy ômi, lou defun Mous de Gassie counda quin, û brêspe, se troubaben de case-entre au castet de Miramoun. Lou chiulet d'û pastou que s'audêch dehore e dou ras de Ciprien que s'en ba la damisèle. Que demouren drin, puch en yessin que l'an biste a chibau darrè gnaute amoureux lou Gassie d'Estagn. Qu'ey lou sudyèc de la cante : *L'anesquète perqude*. Istôri bertadère ou leyènde agradibe !

De la soue moulhè Blâsie qu'abou cinc maynats : 1° Isabèt 1721-1800 ; 2° Gabriel 1723-1729 ; 3° Yan 1726-1878 ; 4° Marie ; 5° Marianne.

Soubén qué-m souy demandat : « A que tié la grane poupopularitat de Despourri ! » Sayém l'esplic.

D'abord que bienou dens l'ore oun quâsi soulète la lèngue mayrane se parlabe per aci. Puch lou Ciprien qu'esté û coumpay qui s'y sabou ha. Pichot segnou que puyé tan qui las camos lou ne daben l'escalère dous titres. En 1719 a la mourt dou sou pay Pèy Despourri qu'ey abat-lay d'Accous. segnou de Miramoun e loctenén de la milicie, qu'entre sènsè dret aus Estats Bigorre en 1729-1730, qu'ey prumè yurat d'Accous en 1731, qué-u hèn sendic de l'arribère en 1733 e tres cops sendic de la noublèsse. Quoan mourì lou 23 de Mars 1759 (lou sou eos qu'ère enterrat dens la glèyse d'Adas) qu'abè ta fourtune bère estenude de tèrres en Adas, Nestalàs, Balagnas, Arras, Arrens, Aryelès, Ayros, Bo-Silhén. De mey las cansous en ères mediches qu'an so qui cau ta croumpa-s ûe poupopularitat espèsse. En 1825, *Me cal mourì* qui n'ey qu'ûe bramadère de cla de lûe que boulè sous pots de Bourdèu a Toulouse e que hé mey ta Yansemi que *Lous Frays Bessous e l'Abuglo* qui soun û pa de caps-d'obre. Se Despourri, Flourian ou gnaut pèndard se passèye la mà pausade sus û co endoulourit e la perpère plouricouse de qnoaque anèsque charmante ou quoaque daune de salou que sera cantat per lou paysà qui, coum de yuste, bôu parèche mes fi que lou mes fi. Qu'esplicue aco la glòri de *La haut sus las mountagnes*, de *Malaye quoaan te bi*, qui sènsè merite literàri seràn loungademèns lou soulas dous aulhès en berrèt blu e pante-lous de rase tescude a case, la plasènce de las aulhères au moucadou pausat *sou cap en parpathou*.

M. de CAMELAT.

**La Souscription de " Case "**, de Simin Palay. — Lous qui aymen d'abà à la bitrine libes de gran luxe, lous qui aymen las béroyes coumpousitiôs dous pintres. que dében souscribe tau libe de Simin Palay " Case ".

Mes que haram pla de s'pressa permou que la souscriptiou que sera clabade lèu, lèu,

Coum at abén dit, lou prêts que sera de *dèts liures* en souscribe e, ta lèu parèscet, lou libe que-s bênera *btngt liures* entau qui-u boulhe.

Manda la souscriptiou à l'autou, 11, carrère de la Préfecture, Pau, aban lou 15 de Yenè.

## NOUBÈLES

---

**Maubezi.** — En moumbranse de las hèstes de 1907 Mous de Bibal qu'a coumandat û tablèu au pintre bourdalès, Lacoste.

**Mountaubâ.** — Que bié de passa-y Daune de Sarriu, la may dou nouste amic Bernat de Sarriu. Ne lou téms per ta lounc qui sie, ne l'amistat dous amics per ta caute qui sie, nou lou counsou-laran dens parière esprabe. Ou mén, Diu que pousque !

**Toulouse.** — Lou 21 de Noubembre nabère counferéncia dou mayourau Bacquié-Founade sus lou biélh Toulouse.

**Bésiès.** — Qu'ey aubrit lou councours annau de la Soucietat arqueouloujique. Courredous appudyats pe e goagnats se-s pod l'arram d'aryén qui courounè qu'a bère semmane lou biárnés Bincéns de Batalhe. Embia lous bercéts en léngue d'O a M. Soucaille carrère Diderot 2, abans lou 1<sup>e</sup> d'Abriu de 1909.

**Peyrigus.** — L'Escole felibrénque dou Bournat que bòu quilha lou cap en brounse de Chabanèu sus ûe place de Nountroun que prèguen de manda pecétes ou louis d'ors a M. Aublant, carrère de Estrasbourg 26 a Peyrigus.

**Malhane.** — Encoère û cop lous yournaus de Paris qui recében la bertat per lou hiu d'aram yamèy mensounyè qué-s seran engan-nats. Urous qu'èm d'aco ! Lou Mèste n'ey brigue malaut mes hort, gauyous, balén.

M. de C.

---

## LOUS MOURTS

---

Aqueste darrè més qu'estou tarrible enta l'Escole Gastou Febus.

Nouste counfray, Moussu lou Canounge Pellissou, qu'ey mourt, chents que nad dous sous amics y poudousse pensa ; quauques dies aban, qu'ere a Pau : gran, dret, l'oelh luzen, que semblabe bastid coum lous rocs de la bère ballée de Baretous oun ère badud.

Fi biarnés, qu'abé l'arrisoulet gayman, courtés coum nad, qu'ère bou e caritadous, autan que sapien ; touts lous qui l'abisaben qu'aben biste heyte de l'ayma.

Qu'ère lou ray de l'Henric de Pelissou, lou félibre tan mentabut.  
Que pregam nouste gran amic de crede que d'ab eigt que  
plouram !

\*  
\* \*  
\*

Mey joen, Mous de Aréas d'Ourem, qu'ey mourt après ûe loungue  
maladie : estranyè, mes Francés de cô, qu'aymabe lou Biarn e la  
Bile de Pau, que sabè l'histori de nouste peis, e qu'arrecattabe  
touts lous libis biarnés coum û biarnés de boune souque.

Grand dou ta l'Escole e ta nous auts qui perdèm û brabe  
counfray e û boun amic, A. P.

---

## Etudes sur le Vieux Gascon

---

### Un Contrat de mariage de 1481 avec Commentaires (N° 2)

---

Quoique la longueur du présent acte n'excède pas de beaucoup, si tant est qu'elle dépasse d'un peu, la dimension ordinaire et normale des « instruments » de ce genre, je me garderai bien, pour des raisons facilement pénétrables d'humanité non moins que de prudence, de le servir tout d'une pièce aux bons lecteurs des Reclams. Il m'a paru préférable, après avoir divisé, d'après ses articulations naturelles, la totalité de mon texte en trois ou quatre sections plus ou moins inégales, sans être pour cela disproportionnées à l'excès, de publier ces diverses parties successivement et par ordre, non pas bien entendu coup sur coup, mais bien à de de plus longs ou de plus courts intervalles, en les accompagnant à mesure de tous les éclaircissements qu'on jugera nécessaires pour les mettre, les unes après les autres, en plein relief d'évidence, et leur donner de la sorte leur maximum d'intérêt. Et voici, sans différer davantage, le premier de ces morceaux, dont la longueur, pour le déclarer en passant, représente un peu plus que le quart de la totale étendue de la pièce.

#### FRAGMENT A.

---

##### (1) In nomine Domini. Amen

I Conegude cause sie a tolz que,

Tractans auguns parens, amicxs et ben-volens deu noble  
Arnaud-Guillhem deu Castet et de Sent-Marthii de Salies, de  
V. parentz

vne part, — et de Ciuiliote (2) de la Sale, filhe de Peyroton de la Sale, senher de Candau saenr. (saenrer), et meste d'ostau en son viuent de madame la princesse de Viane, may, tutoresse et gobernadore de la personne, terres et senhories de nostre tres-redobtable et sobiran senhor (3) Frances Febus, per la gracie de Diu rey de Nauarre, comte de Foixs, senhor de Bearn, comte de Begorre et par de France, <sup>V. gre.</sup> d'autre,

Enter mad. dame, au nom de lad. Ciuiliote, et lod. senher deu Castet son estades feytes convenences et (4) pactos matrimoniaux en la maneyre seguent :

V. matmonials.

V. manle.

## II Es assauer

Que mad. dame balhera, o fara balhar et donar, per molher et per spoze lad. Ciuiliote, daunzele et seruidore, aud. Arnaud-Guilhem, senher deu Castet e <sup>V. sa daunzele</sup> de Sent-Marthii, segont (5) la ley de Roma et aixi que sancte mayre Glie <sup>V. Ard.</sup> (Glisie) vol, mande et ordene. Et aixi medixs lod. Arnaud-Guilhem que prometo de se donar et balhar per marit et per spoos a lad. Ciuiliote segont la medixe ley. — Loquoau matrimoni lasdiites (6) partides prometon solempnizar et far solempnizar finir, concludir et acabar, en la porte et facie de sancte mayre Glie., lo prumer dimenge de la luge <sup>V. luye</sup> qui sera apres *Quasi modo geniti* prosmar ven. (venent)

III Et que mad. dame fara abilhar lad. (7) Ciuiliote de lhey et de dors per lod. jorn, aixi que a semblante filhe se aperthey et cum ocsa daunzele et seruidore. — Per suppor-tation deuquoau matrimoni, et per nom de dot et aydes de lad. Ciuiliote, mad. dame que ha prometut, (8) et promet per tenor de la pnt. (present) carte, aud. senher deu Castet

la some de oeyt centz scutz, comptan XVIII ss (soos) per  
scut, pagadors en la forme et termis seguentz : So es assauer  
cent scutz, comptan cum dessus, dessi a caresme prenent  
prosmar venent ; (9) plus cent scutz quinze jorns abans la  
solempnization deud. matrimoni ; et los sieys centz restantz  
suus los emolumentz de la baylie de Salies, comensant a la  
feste de Totz-Santz prosmar venent, de qui affin de pague.  
V. Abantz  
V. afin

---

### Observations

1<sup>o</sup> Le texte qu'on vient de lire a été pris exclusivement, de même que le seront à l'avenir les suites à lui donner, dans un seul et même manuscrit, celui des deux que je désignerai sous le nom de Mss. A. Ce manuscrit, en effet, a cela de particulier qu'il n'offre pas la moindre lacune, tandis que l'autre, le Mss B, et ayant été mutilé en deux ou trois endroits, présente un certain nombre de solutions de continuité. C'est donc de préférence au premier que j'ai dû m'attacher dans cette transcription. Mais ce n'est pas à dire pourtant que je n'aie fait aucun cas de son frère moins heureux : j'en ai, au contraire tenu le plus grand compte, ne manquant point, de signaler sous la lettre abrégative V., les variantes encore assez nombreuses, quoique pour la plupart purement orthographiques, où il se sépare de l'autre.

2<sup>o</sup> Les chiffres romains qu'on voit figurer en tête de chaque alinéa vont nous permettre de rendre compte, d'une façon plus commode et tout ensemble plus claire, des divers matériaux qui sont entrés dans la composition de cet acte, comme aussi du plan suivant lequel ils se construisent entr'eux. Quant aux chiffres arabes qui, encadrés de deux parenthèses, s'échelonnent de distance en distance le long de ma copie, en voici la signification et l'usage. — De même que la généralité, des documents similaires de la même époque, le texte du manuscrit A n'offre à l'œil aucune distinction d'alinéas, ni même aucun blanc avant le mot initial, mais seulement, comme c'est le cas ordinaire, après le mot final. Il résulte de là, que les lignes de ce vieux texte, à l'exception de la dernière, sont toutes entr'elles de la même lon-

gueur. Et comme cette longueur se trouve être d'ailleurs d'une juste mesure, c'est-à-dire ni trop longue ni trop courte, et qu'enfin au surplus, toutes ces lignes sont nettement détachées les unes des autres par l'absence de tout mot qui enjambe d'une ligne quelconque sur la suivante. Je me suis avisé de mettre à profit la réunion de tant de circonstances propices pour ménager, entre mes notes et les parties du texte qu'elles visent, un système de renvois qui fût le plus simple et le plus pratique possible. — J'ai donc pour cet effet, dans ma copie, fait précéder du chiffre 1, isolé entre deux parenthèses, le mot initial de la 1<sup>re</sup> ligne du manuscrit, puis du chiffre (2) le mot initial de sa 2<sup>me</sup> ligne, et ainsi de suite, dans l'ordre numérique, jusqu'à la 34<sup>e</sup> et dernière ligne du même original. Après quoi j'userai de ces chiffres comme font les commentateurs d'Homère ou de Virgile de ceux qui servent, dans les classiques éditions, à numéroter par ordre les vers de ces poètes. De sorte, par exemple, que si l'une de mes notes est précédée du chiffre (17), il y aura à chercher, dans l'espace de mon texte compris entre ce chiffre (17) et le suivant (18), le mot ou la tournure, ou bien encore le fait ou l'idée à laquelle se rapportera cette note. Sans cette précaution et simplification nécessaires, il nous aurait fallu, étant donnée l'abondance des observations de tout genre que nous aurons à y faire, surcharger et hérissier à chaque pas notre texte de tant de signes de renvoi, lettres, chiffres ou astérisques, qu'il en serait devenu d'un aspect tout autrement rébarbatif et d'une lecture quasi impossible à force d'être ingrate.

Abbé LARRIEU-BALUHET.

---

## NABÈTH COUNFRAYS

---

M. Derey, 34, allées des Demoiselles, Toulouse.



# LISTE

DES

## MEMBRES DE L'ESCOLE GASTOU FEBUS

- 
- 1 Abadie, Alphonse, Rédacteur des Postes et Télégraphes, Pau.
  - 2 Abadie, François, Président de la Société Borda, Dax.
  - 3 Abadie, Michel, à Bigny, Cher.
  - 4 Abbadie, architecte à Nay.
  - 5 Abbadie, V., docteur à Argelès.
  - 6 Abbadie-Tourné, Conseiller Général à Eaux-Bonnes.
  - 7 Alméida, (A.-G. d') félibre à Mézin, Lot-et-Garonne.
  - 8 Annesley (Mme), à Quillebaudy, Orthez.
  - 9 Aressy (A), abbé, curé de Castéra-Loubix.
  - 10 Aris (Mme Veuve), à Montaut, Basses-Pyrénées.
  - 11 Arnaudat (Henri d'), à Orthez.
  - 12 Arnaudin, Félix, à Labouheyre, Landes.
  - 13 Arrepaux, Calixte, médecin à Artix.
  - 14 Arrepaux, Paulin, rue Daubenton, 29, Paris.
  - 15 Arripe (d'), notaire, à Oloron.
  - 16 Arripe, Louis, vice-président du Conseil de préfecture de Constantine, à Constantine.
  - 17 Arrix, Léon, à Aureilhan, Hautes-Pyrénées.
  - 18 Baco (A), instituteur à Belus, Landes.
  - 19 Badie-Camy (A), abbé, curé à St-Jean-Poudge, B.-P.
  - 20 Badiole (A), curé d'Agnos, Basses-Pyrénées.
  - 21 Bailac, notaire à Nay.
  - 22 Bailacq, recev<sup>r</sup> de l'Enregistrement, à Montfort en Chalosse, Landes.
  - 23 Balagué, Prosper, maire de Baigts.
  - 24 Ballentine (A), instituteur à St-Just-Ibarre, B.-P.
  - 25 Baradat (A), instituteur en retraite, à Sames, par Peyrehorade.
  - 26 Barrau (A), instituteur à Bayonne (St-André).
  - 27 Barreyre, Emilien, pêcheur à Arès, Gironde.
  - 28 Barrère, Antoine, château de Gardères, H.-Pyr., par Ger, B.-Pyr.
  - 29 Barry (Mme Joseph de), à Vic-Fezensac, Gers.
  - 30 Basile, Rémi, cultivateur à Baigts, B.-P.
  - 31 Barthety, Hilarion, Archiviste municipal, Pau.
  - 32 Barthou, Louis, Député des Basses-Pyrénées, Ministre des Travaux Publics, Paris.
  - 33 Batcave, Louis, avocat, 27, rue Molitor, Paris.
  - 34 Bauby Léopold, à Orthez.
  - 35 Baudorre, André, instituteur à Tadousse-Ussau, B.-P.
  - 36 Bedou, à Barbotan, Gers.
  - 37 Bégué, Barthélemy, instituteur à Vielleségure, B.-P.
  - 38 Beigbeder, Jules, comptable, 179, rue David-Jonhston, Bordeaux.
  - 39 Benalen, huissier à Lourdes.
  - 40 Bérard, Léon, avocat, rue de Lamennais, 8, Paris.
  - 41 Berchon, Victor, industriel à Nay.
  - 42 Berdou, Jean, propriétaire, Eaux-Bonnes.
  - 43 Bergez, instituteur à Lurbe, par Asasp, B.-Pyrénées.
  - 44 Bergez, Cyprien (A), instituteur à Garris.
  - 45 Bergugnats, docteur, à Argelès-Gazost.
  - 46 Béziat, André, à Balansun, Basses-Pyrénées.

- 47 Bibal, maire à Masseube, Gers.
- 48 Bibliothèque cantonale (A), Biarritz.
- 49 Blancq, Victor, industriel à Mirepeix-Nay.
- 50 Blancq, Raymond, industriel à Nay.
- 51 Blancq, Prosper, à Nay.
- 52 Blancq (Général), commandant le 5<sup>e</sup> corps d'armée à Tours.
- 53 Blancq, Albert, président de l'Amicale, à Nay.
- 54 Bon, Docteur à Mimbaste, Landes.
- 55 Bonnemazou, abbé, vicaire à Nay.
- 56 Bordedarrère, abbé, à Bedous.
- 57 Borie, Paul, Maire, à Filh, Landes.
- 58 Boué, Charles, professeur départemental d'Agriculture, Tarbes.
- 59 Boueilh, Adolphe, entrepreneur à Mazères-Lezons.
- 60 Bouilherce, directeur de l'Ecole supérieure à Oloron.
- 61 Bouquet, Théodore, imprimeur à Auch, Gers.
- 62 Bourciez, professeur à l'Université, 40, rue de Strasbourg, Bordeaux.
- 63 Bourreterre, Docteur, Dax, Landes.
- 64 Branet, Alphonse, à Auch.
- 65 Brèque, (A), Jean, instituteur à Gelos.
- 66 Brescon (de), à Condom.
- 67 Brettes, Camille, à Mont-de-Marsan.
- 68 Brun, Henri, président du Tribunal de commerce, Oloron.
- 69 Burgay, Fernand, rue Nouvelle-Halle, Pau.
- 70 Buzy, Alexis, commis des Postes, Pau.
- 71 Buzy Cazaux, Edmond, propriétaire à Mirepeix.
- 72 Cailhebar, Ernest, maire à Estang, Gers.
- 73 Caillabère (A), abbé, à Arrens, par Aucun, Hautes-Pyrénées.
- 74 Camborde, (A), instituteur à Luc-de-Béarn.
- 75 Cambos, professeur, collège de Bergerac, Dordogne.
- 76 Camélat, abbé, Externat St-Louis-de-Gonzague, 13, rue de l'Île-d'Or, à Cognac.
- 77 Camélat, Miquel, Félibre Majoral, secrétaire de l'Escole, à Arrens, par Aucun, H.-P.
- 78 Campagne, propriétaire, hôtel d'Angleterre, Biarritz.
- 79 Camy, Henry, rue Samonzet, Pau.
- 80 Candau-Tilh, instituteur à Verdets par Oloron.
- 81 Cantin, Charles, maire de Sordes, par Peyrehorade, Landes.
- 82 Canton, Jacques, instituteur à Mirepeix, B.-P.
- 83 Canton, abbé (A), curé de Simacourbe, B.-P.
- 84 Capderoque (A), instituteur, Vieux-Palais, Pau.
- 85 Capdevielle, abbé, Ecole Montalembert, rue Clauzel, Alger.
- 86 Capdevielle, Jean-Pierre, Hôtel de la Paix, Madrid.
- 87 Cardailhac (Xavier de), avocat, villa Oscar, Passage Solférino, Pau.
- 88 Carrère, abbé, curé à Bruges, Basses-Pyrénées.
- 89 Carrère, principal de collège, à Draguignan, Var.
- 90 Carrive, Jules, rentier à Nay.
- 91 Casabonne, Jules, à Oloron.
- 92 Casamayor-Dufaur, Xavier, avocat, pl. de la Cathédrale, 1, Oloron.
- 93 Casamayor-Dufaur, E., Docteur, maire, Oloron.
- 94 Casaubon, Docteur à Igos, Landes.
- 95 Cassaët, S., à Eauze, Gers.
- 96 Castaing, Mathieu (A), institut. honoraire, 60, rue du 14 Juillet, Pau.
- 97 Castera (d'Avezac de), château d'Angoumé, par Mées, Landes.
- 98 Catalogne, Sénateur des Basses-Pyrénées, Paris.
- 99 Causse, 9, rue du Val-de-Grâce, Paris.
- 100 Cazanave, Jean-Baptiste, entrepreneur, Salies-de-Béarn.
- 101 Cazaumayou (A), curé à Meillan, Landes.
- 102 Cazaux, Conseiller Général à Pouillon, Landes.

- 103 Cazaux, Marcelin, Docteur, 30, rue Gustave-Courbet, Paris.
- 104 Cazeils, Directeur de l'École Supérieure, Orthez.
- 105 Cazenave, abbé, curé à Départ, Orthez.
- 106 Cazes, Henri, 22, Piedras, Buenos-Ayres.
- 107 Cérés, Gustave, à Eaux-Bonnes.
- 108 Cézéracq, abbé, vicaire général, Auch.
- 109 Chabeaux (M<sup>me</sup> Paul), 17, avenue Gaston-Phœbus, Pau.
- 110 Chalon, directeur d'école à Nay.
- 111 Champetier de Ribes, Docteur, Membre de l'Académie de Médecine, 28, rue de l'Université, Paris.
- 112 Champetier de Ribes, Maurice, rue de Castiglione, 10, Paris.
- 113 Chaperot, propriétaire à Morlaàs.
- 114 Charbonneau, H., professeur à l'Institution St-Joseph, Nay.
- 115 Chéron, Louis, rue Brauhauban, Tarbes.
- 116 Chesnelong, Joseph, Orthez.
- 117 Choribit (M<sup>me</sup> de), à Condom.
- 118 Combeau, Martial, avoué à Lourdes.
- 119 Combiens (de), à Caen, Calvados.
- 120 Correch, Conseiller à la Cour, Pau.
- 121 Coudirole (Le Pasteur) à Chatillon sur-Loire, Loiret.
- 122 Courteault, archiviste paléographe, 1, rue de l'Université, Paris.
- 123 Courteault, Paul, professeur agrégé au Lycée de Bordeaux, 23, rue de Strasbourg.
- 124 Cousin, rue Nollet, 41, Paris.
- 125 Couture (M<sup>me</sup>), à Condom, Gers.
- 126 Cunhac, Ely, services civils à Djiring, Annam. Envoyer à M. Albert Despeaux, horticulteur, Salies.
- 127 Dalavat, Pierre, greffier de paix, Lourdes.
- 128 Darblade, A., à Courrensan, Gers.
- 129 Darclanne, not<sup>re</sup>, vice-prés<sup>t</sup> de l'Escole, Sort, par Montfort, Landes.
- 130 Darodes, chapelier, 2, rue des Cordeliers, Pau.
- 131 Darrivière, Joseph, percepteur à Thèze.
- 132 Daubagna, abbé (A), curé à Arette, B.-P.
- 133 Daugé, abbé, curé de Beylongue, Landes.
- 134 Daugé, Joseph, abbé, à Linxe, Landes.
- 135 Dejeanne, Dr, Vice-Président de l'Escole, Bagnères-de-Bigorre.
- 136 Delaroy, Vict., directeur du *Journal des Landes*, Mont-de-Marsan.
- 137 Depeton, fils, à Saint-Martin-de-Hinx, Landes.
- 138 Depierris, négociant à Morlaàs.
- 139 Descamps, sabotier à Parentis-en-Born, Landes.
- 140 Descandes, Armand, chalet Madelon, 9, rue de Frias, Biarritz.
- 141 Desclaus, instituteur à Pujos-Lupiac, Gers.
- 142 Despaux, Albert, horticulteur, Salies.
- 143 Despaux, Jules, horticulteur à Salies.
- 144 Despeaux, Elie, Travaux publics à Phauteit, Annam. Envoyer à M. Albert Despeaux, horticulteur, Salies.
- 145 Despax, Emile, homme de Lettres, 27, rue Monge, Paris.
- 146 Détroyat, Arnaud, Bayonne.
- 147 Deytieux, E., minotier, Salies.
- 148 Dieuzeide, directeur de la Succursale de la Société Générale, à Tarbes.
- 149 Dieuzeide, Instituteur à Siros, B.-P.
- 150 Dirassen, abbé, curé à Castéide-Doat, Basses-Pyrénées.
- 151 Discamps, instituteur-adjoint à Nay.
- 152 Doléris, docteur, de l'Académie de Médecine, Lembeye.
- 153 Domercq, Emile, tailleur, Salies.
- 154 Domercq, H., industriel, Salies.
- 155 Doussy, Victor, abbé, vicaire à Sore, Landes.

- 156 Dubarat, abbé, curé de Saint-Martin, Pau.  
157 Dubié, Paul, rue Bernadotte, Pau.  
158 Duboscq-Taret, Eugène, administrateur des colonies, Garlin.  
159 Dufau, Joseph, 2, rue Carreret, Oloron.  
160 Dufau, Emile, banquier, Oloron.  
161 Dufau, Pierre, maire de Saint-Boès, Basses-Pyrénées.  
162 Dufau, Sylvain, 4, rue Saint-Jacques, Pau.  
163 Dufau, lieutenant-colonel en retraite, Orthez.  
164 Dufaur, notaire à Nay.  
165 Dufaurets, lieutenant, 19, rue Préfecture, Pau.  
166 Duffour, Paul, à Maubourguet, H.-Pyrénées.  
167 Dufourcét, Louis, à Dax.  
168 Duffourcq (Mme de), née Candau, Oloron-Sainte-Marie.  
169 Dufourcq, Henri, pharmacien à Salies.  
170 Dulac, Auguste, Docteur à Ossun, Hautes-Pyrénées.  
171 Dulau, Constant, Député des Landes, Paris.  
172 Dulon, Lucien, commis des Contributions indirectes, Bidache.  
173 Dupaya, François, pharmacien à Montfort-Chalosse, Landes.  
174 Duporté, correspondant de la *Petite Gironde*, à Mont-de-Marsan.  
175 Dupourqué, Emile, Député des Basses-Pyrénées, à Bérenx.  
176 Duprat, Edouard, à Saint-Louis, Sénégal.  
177 Dupuy, O., chirurgien-dentiste, Pau.  
178 Dupuy, Conseiller à la Cour d'Appel, Pau.  
179 Dusseaux, Pierre, négociant à Louviers, Eure.  
180 Dutauziès, Docteur, 7, rue Ste-Izaure, Paris.  
181 Egyptien, Gustave, à las Costaderas, Azul, République Argentine.  
182 Escudé, avoué, Orthez.  
183 Espagnole, instituteur, Lourdes.  
184 E-pagnolle, abbé, 11, place Gramont, Pau.  
185 Estibayre (M. d'), curé à Gère-Belesten par Bielle, B.-P.  
186 Estrampes, Louis, comptable à Nay.  
187 Eygun, instituteur à Bruges, B.-P.  
188 Eyt, J., instituteur à Aubertin, par Lasseube.  
189 Ferranet, à Capbis, Basses-Pyrénées.  
190 Filadelfo (Mme Requier), Gerdes, Hautes-Pyrénées.  
191 Foix, Albert, marchand de nouveautés, Salies.  
192 Fontan, Aimé, Juge de Paix à Masseube, Gers.  
193 Fontan, Marius, propriétaire à Aignan, Gers.  
194 Forsans, Paul, 11, rue Boudet, Bordeaux.  
195 Forsans, Jules, 7, rue Croizillat, Bordeaux.  
196 Fourcade, Charles, maître d'hôtel, Nay.  
197 Fourcade, Gaston, banquier à Argelès.  
198 Fouriscot, négociant à Pontacq.  
199 Gabard, Ernest, artiste sculpteur, route de Bordeaux, Pau.  
200 Gabarrot, adjoint au maire à Tournay, Hautes-Pyrénées.  
201 Gabe, Amédée, clerc d'avoué à Oloron.  
202 Galard (marquis de), à Saint-Sever.  
203 Gardère, instituteur à Loubieng, Basses-Pyrénées.  
204 Gardère, Henri (A), instituteur à Habas, Landes.  
205 Gardère, 9, rue Hegesippe-Moreau, Paris.  
206 Gardey, Mgr, curé de Sainte-Clotilde, Paris.  
207 Gassan, Martial, directeur des Mines d'Arrens, par Aucun, H.-P.  
208 Gassan, Louis, principal du collège d'Armentières, Nord.  
209 Gassie, Paul, Conseiller de Préfecture, Tarbes.  
210 Goudin, contrôleur des contributions directes, à Eauze, Gers.  
211 Gaye 31, rue de Longchamps, Paris.  
212 Gaye, Henri, Docteur à Pau.  
213 Gelibert, Conducteur des Ponts-et-Chaussées, Dax.

- 214 Giraud, Augustin, chef de cabinet du gouverneur du moyen Congo à Brazzaville.
- 215 Gran, Numa, à Mirepeix.
- 216 Grig (A), instituteur à Meillon.
- 217 Guichamann, Docteur à Arzacq.
- 218 Guichot, instituteur à Igon, B.-P.
- 219 Guillot (M<sup>me</sup> Paul), à Condom, Gers.
- 220 Haure (A), instituteur à Maspie.
- 221 Haure, Guillaume (A), 20, avenue de la Reine, Boulogne-s/-Seine.
- 222 Hauret, Georges, membre de l'Institut sténographique de France, 11, rue des Cordeliers, Pau.
- 223 Hebrard, abbé, curé à Sos, Lot-et-Garonne.
- 224 Hontaà, Albert, propriétaire, Mirepeix.
- 225 Hourdebaigt, neveu, négociant, Salies.
- 226 Hum-Sentouré, marbrier à Oloron.
- 227 Jarvis, John, pharmacien à Pau.
- 228 Jaudet, Louis, restaurateur à Garlin.
- 229 Jaulerry, à Biarritz.
- 230 Jean-Baptiste-Dumas (M<sup>me</sup>), 49, rue Victor Hugo, Mont-de-Marsan.
- 231 Jeanneau, adjoint au Maire, à Condom, Gers.
- 232 Joanicot (M<sup>lle</sup> Octavie) (A), institutrice à Ledeux.
- 233 Joannabat, rentier à Vic-Bigorre.
- 234 Jocqs, Rémi, médecin-oculiste, rue de Rome, Paris.
- 235 Labadie, Michel, à Vic-Fezensac, Gers.
- 236 Labaigt-Langlade, abbé, vice-prés. de l'Escole, curé à Momas, B.-P.
- 237 Labarthe, professeur d'espagnol au lycée de Pau.
- 238 Labastie, Pierre, Salies.
- 239 Labat, instituteur à Berrac, par Castex Lectourois.
- 240 Labernadie, Joseph, à Nay.
- 241 Labernadie, Clément, à Nay.
- 242 Labeyrie (A), Cyrille, abbé, à Sort, par Montfort, Landes.
- 243 Labernadie, Victor, rue Massol, 2, Béziers, Hérault.
- 244 Labeyrie, Léon, tailleur à Dax.
- 245 Laborde (A), Jean, adjoint à l'Escole Supérieure de Nay, à Nay.
- 246 Laborde, J.-B., vicaire à Saint-Jacques, Pau.
- 247 Laborde, Ed., Hôtel des Voyageurs Salies.
- 248 Laborde-Maisonave, J.-B., instituteur à Taron, par Garlin.
- 249 Laborde-Barbanègre, Paul, trésor<sup>r</sup> de l'Escole, 47, avenue Gaston-Phœbus, Pau.
- 250 Laborde-Barbanègre, Charles, 17, avenue Gaston-Phœbus, Pau.
- 251 Laborde-Barbanègre, Pierre, à Lespiau, par Lescar.
- 252 Laborde-Lassalle (André de), St-Sever-sur-Adour, Landes.
- 253 Labourdette, direct<sup>r</sup> de l'Escole supérieure, rue Maryland, Nantes.
- 254 Lacadée, Victor, industriel à Nay.
- 255 Lacave-Laplagne, Joseph, maire à Montesquiou, Gers.
- 256 Lacaze, abbé, aumônier à Pau.
- 257 Lacaze, sous-inspecteur de l'Enregistrement, 12, rue Sully, Pau.
- 258 Lacaze, Joseph (A), instituteur à Saint-Pé-d'Oloron.
- 259 Lacaze-Baradat (A), instituteur à Asson, par Nay.
- 260 Laclavère, abbé, vicaire-général, Auch.
- 261 Lacoarret, Docteur, 36, rue Alsace-Lorraine, Toulouse.
- 262 Lacoarret, J.-B., maire de Salies.
- 263 Lacoste, Paul, avocat à Orthez.
- 264 Lacoste, Sylvain, place Nouvelle-Halle, 7, Pau.
- 265 Lacoste, Edouard, professeur à l'école des Beaux-Arts, 3, rue Furtado, Bordeaux.
- 266 Lacour, instituteur-adjoint, à Assat, B.-P.
- 267 Lacrouts, abbé, curé d'Arrozès.

- 268 Ladevèze-Lurbe, payeur particulier du Trésor, à Blida, Algérie.  
269 Laffargue, pharmacien à Orléansville, Algérie.  
270 Laffitte, Henri, sculpteur à Condom, Gers.  
271 Lafont, Ernest (A), instituteur à Saint-Pastour, Lot-et-Garonne.  
272 Lafont, Henri, mégissier à Salies.  
273 Lafonta (A), instituteur à Navarrenx, B.-P.  
274 Lafore, Pierre-Daniel, Juge de Paix, à Orthez  
275 Lafore, Jules, 25, rue de la Collégiale, Paris  
276 Lafore (Mlle Emilie), Directrice du Collège de Jeunes Filles, Cambrai.  
277 Lafore, Daniel, Orthez.  
278 Laforgue, notaire honoraire, rue Raymond-Planté, Pau.  
279 Lafforgue, directeur d'école à Masseube, Gers.  
280 Lafouresse, avoué à Oloron.  
281 Lagnoux, receveur des Postes à Argelès.  
282 Lahet (Mme), (A), institutrice à Sames, Landes.  
283 Lahitte-Vigneau, Café Champagne, Pau.  
284 Lailhacar (Guelfe de), 8 bis, rue de-Châteaudun, Paris.  
285 Lajuzan, Amédée, 12, rue du Haure, Paris.  
286 Lalague, Administrateur de la *Revue de Gascogne*, Auch.  
287 Lalanne, J.-V., Félibre Majoral, institut<sup>r</sup>, secrét<sup>e</sup> général de l'Es-  
cole, à Bidache.  
288 Lalanne (Mlle Alberte), à passage d'Agen, Lot-et-Garonne.  
289 Lamaignère (A), supérieur des Missionnaires de Maylis, Landes.  
290 Lamaignère. Louis, instituteur à Artassens, par Mont-de-Marsan.  
291 Lamarque (le capitaine), 9, rue Lafayette, Bordeaux.  
292 Lamarque, notaire à Oloron.  
293 Lamothe, Armand, à Lagraulet, Gers.  
294 Landoussy, L.-G. (A), abbé, place Notre-Dame, Bayonne.  
295 Lanette, abbé (A), curé de Higuères-Souye, Basses-Pyrénées.  
296 Lannelongue, prof<sup>r</sup>, membre de l'Institut, 3, rue François 1<sup>er</sup>, Paris.  
297 Lanusse, Maxime, docteur ès-lettres, professeur au Lycée Charle-  
magne, 6, place Denfert-Rochereau, Paris.  
298 Lannessans (Mlle) Institutrice, à Mirepeix, B.-P.  
299 Lauzun (Mme), à Valence-sur-Baïze, Gers.  
300 Lauzun, à Valence-sur-Baïze, Gers.  
301 Laporte, rue Théodore Ducos, Bordeaux.  
302 Larquier, Raphaël, directeur du *Petit Landais*, Mont-de-Marsan.  
303 Larrieu, abbé, rue Chanzy, Oloron.  
304 Larrieu Léon, Tailleur d'habits, à Coarraze, B.-P.  
305 Larrassiette, professeur à l'Ecole Normale de Dax.  
306 Larroque, Eugène, banquier à Orthez.  
307 Larroque, Léon (A), instituteur à Ascarat, B.-P.  
308 Larrouy, B., (A), abbé, vicaire à Ger, Basses-Pyrénées.  
309 Larruhat, Victor, à Nay.  
310 Lartigue (F. de), à Pedeboy, par Monguilhem, Gers.  
311 Lassalle, P., industriel, Salies.  
312 Lassalle (A), instituteur à Lagos, Basses-Pyrénées.  
313 Lassalle de Rochemaure (le Duc), à Clavière, par Ayren, Cantal.  
314 Lassauguette, Charles, marchand de nouveautés, Salies.  
315 Lasserre, abbé, secrétaire-général de l'Evêché, Bayonne.  
316 Lasserre, J.-E., avocat, rue Gassies, Pau.  
317 Lasserre, Gontran, notaire à Puntous, Hautes-Pyrénées.  
318 Lasserre-Capdeville, à Baigts, Basses-Pyrénées.  
319 Lasserre, Pierre, 23, rue Sarrette, Paris.  
320 Lasserre-Labrit, propriétaire à Lahontan.  
321 Lassus, Joseph, secrétaire, Nay.  
322 Lateulade, Etienne (A), instituteur à Larceveau, B.-P.  
323 Latourette, Louis, homme de lettres, 93, rue Lepie, Paris.

- 324 Laudet (Mme Paul), château de Laballe, par Gabarret, Landes.  
325 Laulhé (A), abbé, curé à St-Dos, par Labastide-Villefranche.  
326 Laulhère, Modeste, industriel, 6, rue Adoue, Oloron.  
327 Laulhère, Joachim, à Oloron.  
328 Laumé (Mme de), 18, rue de l'Université, Paris.  
329 Lauqué (A), curé à Clèdes, par Geaune, Landes.  
330 Laurencet (A), abbé, à Aast, par Ger, B.-P.  
331 Lauroua (A), instituteur à Bardos, Basses-Pyrénées.  
332 Lâvergne, A., insp. Société archéologique à Castillon-de-Batz, Gers.  
333 Lavie., (A), instituteur à Arraute-Charritte.  
334 Lavigne, Paul, secrét. général de la Préfecture, Niort, Deux-Sèvres.  
335 Lavigne, Stanislas, adjoint au maire, Pau.  
336 Lendrat, greffier à la Cour d'Appel de Pau.  
337 Léon-Dufour, Docteur à Saint-Sever.  
338 Lescoulié, abbé, à Orthez.  
339 Léon-Dufour, Eugène, 1, rue Largillière, Paris.  
340 Lesparre, Léon, 25, rue Saint-Pierre, Dax.  
341 Lestage, Docteur, Conseiller Général à Poyanne, Landes.  
342 Letailleur, à Baigts, par Montfort Chalosse, Landes.  
343 Lhept, instituteur à Morlaàs.  
344 Libertat (Mme Pierre de), à Auch, Gers.  
345 Limendoux, Ferdinand, propriétaire à Oloron.  
346 Lisle, Albert, place Saint-Pierre, Orthez.  
347 Lolou (A), instituteur à Beuste.  
348 Loubière, J.-B., négociant à Oloron.  
349 Loubière, Paul, propriétaire, square Jardin-Public, Oloron.  
350 Louge, Docteur, à Demu, Gers.  
351 Loussalets-Artets, instituteur à Arthez-d'Asson.  
352 Loustau, Louis, juge de paix à Vic-Fezensac, Gers.  
353 Loustaunau, Léopold, entrepreneur, Nay.  
354 Lubet-Barbon, 110, boulevard Haussmann, Paris.  
355 Maigret, Directeur d'Ecole Communale, Orthez.  
356 Maigret, Albert, (A), instituteur à Came, canton de Bidache, B.-P.  
357 Marchand, J.-H., administrat<sup>r</sup> des Colonies, Poste restante, Tarbes.  
358 Marchand, abbé, à St-Georges, Gers.  
359 Maré, Romain, instituteur au Boucau.  
360 Marque, huissier à Lembeye.  
361 Maumus, avocat à Mirandé, Gers.  
362 Meilhan, abbé (A), vicaire à Ste-Anne-Bône, Constantine (Algérie).  
363 Meillon, pharmacien à Marciac, Gers.  
364 Meillon, Alphonse, Hôtel Gassjon, Pau.  
365 Meillon, docteur, 6, rue Poisson, Aven. de la Grande Armée, Paris.  
366 Menginette, J.-B., à Nay.  
367 Menjou, Emile, ingénieur des Arts et Manufactures, Cité Bartissol, Perpignan.  
368 Mérillon, Armand, à Tillac, Gers.  
369 Mesmey, Henri, à Narosse, Landes.  
370 Mesplou (A), instituteur à Came, Basses-Pyrénées.  
371 Mestre de Larroque, avocat, à Dax.  
372 Michelet, J., 132, rue du Bac, Paris.  
373 Millardet, Georges, professeur, 47, boulevard de Talence, Bordeaux.  
374 Millières-Lacroix, Eugène, à Dax.  
375 Minguet, directeur de l'Agence de la Société Générale à Narbonne, Aude.  
376 Minvielle, Joseph (A), instituteur à Angaïs.  
377 Mole (A), abbé, professeur de musique, Pau.  
378 Mole, Albert, pharmacien à Sauveterre du Béarn.  
379 Mondon (Colonel), à St-Gaudens, Haute-Garonne.  
380 Mondran, électricien, Salies.

- 381 Mouras, Joseph, bijoutier à Nay.  
382 Moureu, Pierre, photographe, 16, place Vaugirard, Paris.  
383 Mourlane, Léon, coiffeur à Oloron.  
384 Mourthé, greffier de la justice de paix, Nay.  
385 Mouyen, J.-B., pharmacien à Nay.  
386 Al Signor Remijio Mouyen, (A), pharmacie Mouyen, Nay.  
387 Naples, père à Condom.  
388 Navarre, Direct<sup>r</sup> de l' « Union Pyrénéenne », 16, rue Duvivier, Paris.  
389 Navarret, Isidore, avocat à Lourdes.  
390 Nelli, Edouard, rentier, à Bourdettes.  
391 Nouqué, notaire à Bedous, B.-P.  
392 O'Quin, Paul, à Jolis, par Gan.  
393 Pailhé, J., curé à Mauvezin, Hautes-Pyrénées.  
394 Palanque, Charles, vice-président de la Société Archéologique du Gers, Auch.  
395 Palay, Simin, 11 rue Préfecture, Pau.  
396 Paris, François, employé d'octroi, 10, rue Viard, Pau.  
397 Passy, Paul, professeur à l'École des Hautes Etudes, 20, rue de la Madeleine, à Bourg-la-Reine, Seine.  
398 Pauzat, Charles, recev. de l'Enregistrement à Fauville, S.-Inf.  
399 Pédebidou, sénateur des Hautes-Pyrénées, Paris.  
400 Pellisson, Henri, homme de lettres à Arrette, B.-P.  
401 Pellisson, clerk de notaire à Condom, Gers.  
402 Pépouey, abbé, bibliothécaire-archiviste de la ville de Bagnères-de-Bigorre.  
403 Pérès, Paul, rue Balguerie, Auch, Gers.  
404 Perguilhem (Mme) (A), directrice d'école, rue Galos, 20, Pau.  
405 Peyraffitte, maître d'hôtel, Argelès.  
406 Peyre, Roger, prof<sup>r</sup> au Lycée Charlemagne, 13, rue Jacob, Paris.  
407 Peyré, Auguste, Conseiller Général à Oloron.  
408 Peyré, notaire à Castets, Landes.  
409 Peyruseigt, J.-B., entrepreneur, Salies-de-Béarn.  
410 Pieu, Alphonse, à Saint-Louis, Sénégal.  
411 Planté, Adrien, président de l'Escole, Orthez.  
412 Planté, Joseph, négociant à Mont-de-Marsan.  
413 Planté, Joseph, boulanger à Argelès-Gazost.  
414 Plou (A), instituteur, 23, rue Castetnau, Pau.  
415 Poey, François (A), instituteur à Lons près Pau.  
416 Pomès, comptable à Coarraze.  
417 Pomès, Louis, étudiant en droit, Lourdes.  
418 Pons, Joseph, directeur de la Succursale de la Société générale, Mont-de-Marsan.  
419 Popelin, docteur, rue d'Arlou, 49, Bruxelles, Belgique.  
420 Poque, Lucien, premier commis des Hypothèques à Lourdes.  
421 Porte, Abel, négociant à Mirepeix par Nay.  
422 Pouey (du), président honoraire de la Société Académique de Tarbes, à Tarbes.  
423 Pourtau, instituteur à Arthez-d'Asson.  
424 Pouyane, Henri, à Kayes, Soudan français.  
425 Pouyane, Sylvain, à Orthez.  
426 Prada-Lavigne, banquier à Tarbes.  
427 Prat, J.-B., à Araux par Navarrenx.  
428 Proharam, 106, rue de Richelieu, Paris.  
429 du Pré de St-Maur, A., château de Bernadets par Morlaàs, B.-P.  
430 Pujens, Firmin-Henri, à Dému, Gers.  
431 Puyau, Ferdinand, avocat à Dax.  
432 Puyoo (A), instituteur à Lahontan.  
433 Quériaud, Louis, à Plaisance, Gers.  
434 Rancèze, Auguste, Esquina Teatinos y San Pablo, Santiago de Chili.

- 435 Reclus, Paul, Docteur, de l'Académie de Médecine, 1, rue Bonaparte, Paris.
- 436 Rey, Bernard, négociant à Nay.
- 437 Ricaud, abbé, directeur du Grand Séminaire, Tarbes.
- 438 Ronjat, Jules, félibre majoral, Quai du Rhône 115, à Vienne, Isère.
- 439 Roussille, Paul, rue du Lycée, Pau.
- 440 Saint-Guily, P., publiciste, Salies-de-Béarn.
- 441 Saint-Guily, Maurice, entrepreneur de travaux, Salies-de-Béarn
- 442 Saint-Macary, Eugène, avenue Henri Martin, 78, Paris.
- 443 Salèza, A., propriétaire à Bruges.
- 444 Sajous, Paul, Hôtel de France à Lourdes.
- 445 Samanos, Docteur à Saubusse, Landes.
- 446 Sanche de Gramont, à Le Vignal, Gelos par Pau.
- 447 Santaoloria, Jean (A), instituteur, Audaux, B.-P.
- 448 Sarrailh, Léonce, lieutenant-colonel à Bérenx.
- 449 Sarrail, Louis (A), instituteur à Monein.
- 450 Sarran, prof au petit séminaire, secrétaire de l'Escole, Auch.
- 451 Sarrieu, professeur au Lycée, Auch.
- 452 Sassissou, Victor, Hôtel Bellevue, Biarritz.
- 453 Saubot (Mlle), Elisabeth, Salies.
- 454 Saura, Emmanuel, publiciste à Lourdes.
- 455 Oscar Von Schoor, Vonkelstraat, 14, Anvers, Belgique.
- 456 Semmartin Joseph, 14, rue Meselin, Tarbes.
- 457 Sempé, notaire à Artix.
- 458 Sentex, Docteur, à Saint-Sever-sur-Adour.
- 459 Séris, propriétaire à Orthez, section Castetarbe.
- 460 Séverin, Serres, imprimeur, St-Sever-sur-Adour.
- 461 Seyrez, Ernest, à Lourdes.
- 462 Sibor, Julien, (A), secrétaire de Mairie, Garlin.
- 463 Société de Borda (La), à Dax.
- 464 Société des Sciences, Lettres et Arts (La), de Pau.
- 465 Sörbé, Joseph, pharmacien à Argelès.
- 466 Souque (A), correspondant du *Nouvelliste*, Mont-de-Marsan.
- 467 Sourbets, Georges, à Mont-de-Marsan.
- 468 Sourbets, Félix, avocat à Mont-de-Marsan.
- 469 Subercaze, Jean, à Argelès-Gazost, H -P.
- 470 Supervielle, Inspecteur primaire à Auch, Gers.
- 471 Taille, abbé, Supérieur au Grand Séminaire, Auch.
- 472 Tarissan, pharmacien à Argelès.
- 473 Tastet, P., Nouvelles-Galeries, Saint-Jean-de-Luz.
- 474 Tauzin, Joseph, banquier à Salies.
- 475 Taverne, ancien maire d'Eaux-Bonnes.
- 476 Thélin (de), Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, Tarbes.
- 477 Tichier, Alexis, directeur d'Ecole à Oloron-Ste-Marie.
- 478 Tora, directeur de l'Harmonie d'Oloron, à Oloron.
- 479 Touret, abbé (A), curé à St-Médard par Arthez, Basses-Pyrénées.
- 480 Touyarot Gaston, rue SaintPierre, Orthez.
- 481 Valmy-Boulin, chapelier, place des Sept Cantons, Pau.
- 482 Veisse (A), curé d'Estialescq, Basses-Pyrénées.
- 483 Viforano (Comte de), château d'Andrein, par Sauveterre, B.-P. et 3, rue Erlanger, Paris.
- 484 Vignalats, Lucien (A), instituteur à Billère par Pau.
- 485 Vignau, Joseph, avoué à Oloron.
- 486 Vignolles, Joseph, agent d'Assurances à Nay.
- 487 Villeneuve (A), abbé, 56, rue du Hautoir, Bordeaux.
- 488 Villeneuve-Esclapon (Marquis de) 75, rue de Prony, Paris.
- 489 Vivès, négociant à Condom, Gers.
- 490 Ximenès, Jérôme, Brazil, 731, Buenos-Ayres, République Argentine, Amérique du Sud.

---

Lou Yérant : TH. ROQUES.